

Ejub Štitkovac:

RELIGIJE I POLITIČKI EKSTREMIZAM

Ako bi se prihvatile konstatacija francuskog filozofa Bleza Paskala (1623-1662), izrečena u djelu «Misli», da «ljudi zlo ne čine nikada tako potpuno i radosno kao iz vjerskog ubjeđenja» onda bi odgovor na pitanje da li politički ekstremizam izvire i iz religije mogao biti potvrđan. Međutim, treba imati u vidu da je Paskal živio i radio u vrijeme kada su rane od tridesetogodišnjeg rata između katolika i protestanata bile isuviše svježe. To je bio jedini vjerski rat na tlu Evrope koji je vođen zbog crkvene dogme, ali to je samo jedna njegova dimenzija. Nije na odmet podsjetiti da je do sklapanja Vestfalskog mira 1648. godine, u tim oružanim obraćunima ubijeno blizu četiri miliona katolika i protestanata. Iako ne volim da se vraćam u istoriju, ova brojka rječito govori koliko vjerski ekstremizam može da ima pogubne posljedice naročito kada je, kao u ovom slučaju, u sprezi sa političkim. Čak se teško može odrediti granica gdje počinje jedan, a gdje se nastavlja drugi. To je jedan od drastičnijih primjera iz prošlosti pogubnih posljedica potpunog sjedinjavanja Crkve i države, kako je to bilo u srednjem vijeku.

Ne ulazeći detaljnije u teorijsko objašnjenje vjerskog ekstremizma želio bih, ipak, da dodam jedan detalj na definiciju koju je dao profesor Žarko Trebešanin, a odnosi se i na taj pojam. Pored «obožavanja moći», vjerski ekstremista je ubijeden da posjeduje i najznačajnije Božije osobine koje nemaju «obični» smrtnici. Upravo iz te «činjenice» crpi snagu za akcije, zavisno od toga da li se bavi misionarskim ili nekim drugim aktivnostima. Po njegovom shvatanju, on je upravo odabran od strane Boga za specijalnu misiju čišćenja lažnih vjernika, lažnih rodoljuba... Osnovni problem je u tome što vjerski ekstremista koristi poruke svetog pisma, uobličava ih na svoj način i objašnjava kao jedinu istinu. Velika je greška to što često vjerske hijerarhije ne obraćaju pažnju na njega ili ga prečutno podržavaju, jer govori i ono što velikodistojnici misle, ali zbog pozicija koje zauzimaju to ne mogu da kažu.

Jedna od osobina vjerskog ekstremiste jeste i samoobožovanje. Imao sam prilike da u Kairu (1989.) upoznam simpatizera jedne organizacije koja je bila zabranjena u ovoj i okolnim arapskim zemljama. U razgovoru sa njim, za svaki slučaj, ponavljao sam skoro poslije svake druge rečenice: «Bog je najveći» (Allahu ekber). Da li mu je to dosadilo ili ne, ali on je u jednom trenutku ustao i rekao: «Bog jeste najveći, ali kad ja nešto objasnim onda je to prava stvar». Objasnio mi je da o sebi imaju takvo mišljenje i drugi njegovi prijatelji i saborci.

Vjerski ekstremizam ne proizilazi iz učenja nijedne religije, odnosno nijednog svetog pisma bez obzira što u njima ima obilje isključivosti i isticanja prava na absolutnu istinu. Isus Hristos kaže: « Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Poslednji, Početak i Svršetak». U svetoj knjizi muslimana – Kur'anu stoji: « Kod Allaha je prava vjera samo islam». Ne radi se, međutim, samo o objavljenim, istorijskim religijama; jevrejstvu, hrišćanstvu i islamu u kojima je osnova odnosa prema drugima i drugačijima da je, slobodnije interpretirano, vjera kojoj pripadam jedina prava i da mimo nje nema druge Istine. U tom kontekstu, jevrejstvo ne priznaje hrišćanstvo niti islam, hrišćanstvo ne priznaje islam, a najmlađa monoteistička religija priznaje prve dvije religije, ali isključivo iz svog ugla. Po tom učenju Tevrat (Tora), Indžil (Jevangelje) i Kur'an, su u suštini, jedna Božija objava koja je je preko Božijih vjerovjesnika dolazila čovječanstvu u određenim vremenskim periodima kada je ljudski rod mogao da shvati te poruke. Po tome, svi su bili muslimani od praoca Adema (Adama) pa do danas.

Isključivost se podjednako odnosi i na velike azijske religije, uglavnom malo poznate i još manje razumljive evropskom čovjeku. Tipičan je budistički stav po kome «Nema drugog načina za sticanje spasenja osim kroz njegovu (Budinu) nauku». Po tome ispada da je neko nekoga prepisivao ili dopisivao.

Teza da isključivost u svetim pismima i spisima, u principu, ne proizvodi vjerski ekstremizam temelji se na učenju svih poznatih i priznatih religija da je čovjek neponovljivo biće i kao i najveće Božije djelo ima prednost, slobodnije rečeno, nad dogmom. Osim toga, u svim religijama postoji protivteža pomenutoj isključivosti kroz pozive na razumijevanje drugih i praštanje. Tipična je novozavjetna poruka «Ljubite neprijatelje svoje» ili kur'anska: «Zlo dobrim uzvrati pa će ti neprijatelj tvoj prisni prijatelj postati».

O čemu govore jedni i drugi primjeri iz svetih pisama? Koliko god je bitno šta jedna religija uči toliko je značajno kako to učenje interpretiraju vjerski velikodostojnici, teolozi i uopšte ljudi koji se, svako iz svog ugla, bave religijom. Navešću samo neke od primjera kako se vjerski ekstremizam naslanja na politički ili ga direktno proizvodi.

Prvi je «pravo na izvoz islamske revolucije» koje su proklamovale kao zvanični vjerski i državni stav iranske vjerske i svjetovne vođe poslije pobjede nad šahom Rezom Pahlavijem 1979. godine. To «pravo» imalo je kasnije, a i sada, direktnog uticaja na brojne militantne organizacije u arapsko-muslimanskom svijetu koje su sebi uzimale za pravo da se za političke ciljeve, pod vjerskom parolom, bore svim sredstvima ne obazirući se na to da li su ta sredstva dozvoljena po islamskom učenju ili ne. A, u najviše slučajeva nisu. Pri tome mislim na razne oblike terorizma koji se

primjenjuju, često neprimjećeno, u lokalnim sredima u muslimanskim zemljama.

U iranskom slučaju, vjerski ekstremizam (ovaj terminin vrijeda podjednako Iranca laika i teologa) koji je potekao od najviših vjerskih i državnih autoriteta sam je sebe negirao. Jer, riječ «revolucija» ne može da stoji ni uz jednu religiju pa ni islam. Religija je, po raširenom mišljenju i vjerovanju, sveobuhvatni pogled na svijet, način života i ne trpi nikakve atributte vezane za dnevnu politiku.

Drugi primjer; na duhovnoj akademiji održanoj 1992. godine u velikoj hali Beogradskog Sajma, kojoj je prisustvovalo 80% oficira i ljudi u uniformama, govorio je episkop zahumsko – hercegovački Atanasije. Njegov odnos prema pripadnicima drugih religija ne bi toliko privukao pažnju da je on govorio samo u lično ime:

«U ime svih naših episkopa, ima nas dosta fala Bogu, u ime naših sveštenika svih vernika, sav je srpski narod veran.

Čuli ste nedavno reći Karadžića i pročitali. Kad pominjem njega ne pominjem ga što sam Karadžićevac, valjda bi on pre bio Atanasijevac nego ja Karadžićevac, već zato što je čovek koji veruje i zna da je srpski narod verujući narod pa i oni koji su lično izabrali neveru – ateizam, veli on, imaju religiozno viđenje stvari. A, ne kako je donedavno govorio jedan predsednik da je srpski narod neverujući narod».

Predstavljajući, dakle, sve episkope, kako je rekao, Atanasije (Jeftić) se osvrnuo na «licemjerni» Zapad i ta vrsta terminološtva bila je uobičajena i među političarima. Međutim, on je otišao dalje u objašnjenju kako vidi druge oko sebe:

«A, i ova druga istočnjačka – islamska (religija, prim. E.Š.) takođe je još više licemerna, ali ona nije religija iz Otkrivenja. Jadni bolesni Muhamed nije imao veze s Bogom nit' će iko ikad imati putem tim do Alaha. Samo živi Bog koji se u Hristu otkrio samo je on uspostavio živu zajednicu, jer je post'o čovek, stradao za nas. I u srcima je našim, kako reče nedavno jedan svetogorski iguman, kada je posetio naše borce. Šta će reći Svetski savet crkava, šta će reći gospoda uštogljeni beogradski intelektualci koji misle da ako svetogorac poseti srpski front da je to izdaja pravoslavlja. Oni bolje znaju pravoslavlje od svetogoraca. Pa je rekao: Braćo, ginu muslimani, stradaju. Žao nam je tih ljudskih bića, stradate i vi i žao nam je zbog tog stradanja, ali oni se zanose jednim demoniziranim prorokom - lažnim, a mi imamo Boga koji je posto'o čovek i za nas se raspeo i stradao».

Ove poruke se mogu tumačiti i shvaitit kao direktni ratni poklič ili kao smjesu vjerskog i političkog ekstremizma čiji je cilj da «pali» oficire i nuniformisana lica koji odlaze na front. Poruku episkopa Atanasija može da shvati neko ko ne poznaje religije

drugih, a takvih je apsolutna većina ne samo na južnoslovenskim prostorima, kao pravo da se uništavaju drugi, jer oni u ovom slučaju vjeruju u lažnog proroka (muslimani) ili su licemjerni (rimokatolici). Jedno i drugo je isuviše veliki grijeh da bi ga jedan «čistunac» oprostio. Episkop Atanasije se, međutim, ne može posmatrati jednostrano ili kroz jedan događaj. Koliko god je na pomenutom skupu pokazao mržnju prema drugima, toliko je na početku rata javno govorio da Srbi iz tog rata neće izaći čista obraza vidjevši kakve su zločine počinili pripadnici njihovih oružanih formacija u Zvorniku. Nekima od učesnika u tim zločinima sada se sudi u Specijalnom суду u Beogradu. On je, ujedno prvi velikodostojnik Srpske pravoslavne crkve koji je još tokom rata posjetio muslimanski i hrvatski dio Mostara i razgovarao sa predstavnicima Islamske zajednice i Rimokatoličke crkve. Cilj je bio zaštita pravoslavnih svetinja.

Religijska podloga političkog ekstremizma ogleda se na svojevrstan način na još jednom primjeru iz rata. Nažalost, nisam u mogućnosti da pominjem imena jer se sve ovo zasniva na usmenom iskazu trojice ljudi – svjedoka. Naime, kada je 1995. godine, počela evakuacija stanovništva Žepe (enklava UN) jedan od teologa iz tog mjesta koji je živio u Sarajevu zabranjivao je bosanskim vlastima da izbave i njegove roditelje koji su bili u pomenutom mjestu. Obrazloženje je glasilo: «Ako je Allah odredio da oni budu četničke žrtve tako će morati da bude». Na kraju je čitav slučaj okončan onako kako su nalagala pravila ponašanja u tom vremenu.

Uočljivo je, međutim, da je jedan visoko obrazovani čovjek koji se poziva na vjeru prenebregnuo da je, po islamskom učenju, čuvanje života najveća obaveza i svetinja. Šta je u tom trenutku diktiralo njegovo ponašanje više je pitanje za psihologe i psihiyatre.

Ovo je samo nekoliko primjera koji govore koliko se religija može zloupotrijebiti u političke svrhe. I to nije ništa novo. Možda se u poslednje vrijeme, na ovim prostorima, o tome govori otvorenije i argumentovanije nego ranije. I to ohrabruje. Jer, se i na taj način prazni negativna energija.
